

Zaveden u RTCG pod brojem:
Datum:

Zaveden u Clima Control doo, pod brojem: 515/25
Datum: 30.05.2025.

UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI
- Demontaža, isporuka, montaža i puštanje u rad sistema klimatizacije mašinske sobe -

Zaključen između ugovornih strana:

1. Naručioca: JP RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE sa sjedištem u Podgorici, Bulevar revolucije 19 (PIB: 02020220), Broj računa: 510-211-86, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica, koga zastupa Boris Raonić, generalni direktor RTCG(u daljem tekstu: Naručilac)

2. Ponuđača: CLIMA CONTROL DOO BEOGRAD, PREDUZEĆE ZA KONSALTING, INŽENJERING, PROJEKTOVANJE, IZVOĐENJE I TRGOVINU, Bulevar Milutina Milankovića 50, Novi Beograd, (PIB: 103694641, MB 200011895 Broj računa: RS35 1160005080001184968, Naziv banke: Banca Intesa, Beograd, koga zastupa Nebojša Ničić, direktor (u daljem tekstu: Izvršilac).

Osnov ugovora:

Postupak jednostavne nabavke za nabavku - Demontaža, isporuka, montaža i puštanje u rad sistema klimatizacije mašinske sobe, Postupak #91198, objavljen u ESJN dana 29.04.2025. godine;

Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke: 01-3754 od 16.05.2025. godine;

Elektronska ponuda ponuđača: Clima Control doo, Beograd, Preduzeće za konsalting, inženjering, projektovanje, izvođenje i trgovinu, broj #128771, podnijeta putem ESJN, dana 30.04.2025. godine u 14:48 h.

Predmet ugovora

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka robe - Demontaža, isporuka, montaža i puštanje u rad sistema klimatizacije mašinske sobe, u svemu prema Tehničkoj specifikaci Naručioca i usvojenoj ponudi Izvršioca, broj # 128771 dostavljene putem ESJN, dana 30.04.2025. godine i Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke, broj 01-3754 od 16.05.2025. godine.

Cijena i način plaćanja

Član 2

Ukupna cijena nabavke iz člana 1 ovog Ugovora, bez PDV-a iznosi 24.796 EUR.

PDV iznosi 5.207,16 EUR

Ukupna cijena nabavke iz člana 1 ovog Ugovora, sa PDV-om iznosi 30.003,16 EUR.

Plaćanje PDV-a je obaveza Naručioca.

U cijenu se uračunati troškovi prevoza, carinski i špediterski kao i svi ostali troškovi i popusti za cjelokupan predmet nabavke.

Navedena ukupna cijena definisana ponudom Izvršioca je fiksna i ne podliježe promjenama po bilo kom osnovu u toku izvršenja ovog Ugovora.

Član 3

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti nakon izvršene isporuke i kompletne instalacije predmetne robe u periodu do 15 dana od dana uredno ispostavljene fakture i potpisanog zapisnika o završenom poslu.

Uslovi plaćanja: Naručilac će uplatiti 100% iznosa fakture koju Izvršilac dostavi po izvršenoj instalaciji robe koja je predmet nabavke nakon sačinjavanja zapisnika o završenom poslu kojim se konstatuje da je isporuka i instalacija robe izvršena kvalitetno i u ugovorenom roku.

Način plaćanja: virmanski na žiro račun Izvršioca.

Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Po isplati ugovorene cijene na ugovoreni način, sve finansijske obaveze Naručioca prema Izvršiocu po osnovu ovog ugovora prestaju.

Rok i mjesto izvršenja ugovora**Član 4**

Rok izvršenja ugovora, odnosno isporuke i instalacije robe je 90 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora.

Mjesto izvršenja ugovora je RTCG, Bulevar revolucije 19, Podgorica, Crna Gora.

Član 5

Ugovorne strane su saglasne:

- da jedinične cijene svih radova obuhvataju nabavku opisanog materijala/opreme, izradu i ugradnju/montažu u svemu prema opisima iz predmjera, sve neophodne pripremne radove;
- da je Predmjerom obuhvaćena nabavka, transport, izrada i montaža svog navedenog materijala i opreme, uključujući i sav sitan montažni i potrošni materijal koji je neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. Ispitivanje i pustanje instalacija u rad;
- da sav ugrađeni materijal i oprema moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanom Zahtjevom za dostavljanje ponuda i Ponudom;
- da jedinične cijene svih pozicija radova, uključuju sav ručni utovar i istovar materijala i opreme, kao i sav transport (horizontalni i vertikalni) bez obzira na razdaljinu od mjesta utovara do mjesta istovara u motorno vozilo;
- da jedinične cijene svih pozicija radova bez posebne napomene, uključuju radove demontaže postojeće opreme i odvoza demontiranih delova i šuta na lokaciju koju odredi investitor.
- da nakon izvršenja Ugovora, Izvršilac se obavezuje da sa lokaliteta izvrši uklanjanje sopstvene tehnike i ljudstva, poštujući ekološke propise i standarde;
- da je Izvršilac dužan da sa pažnjom popravi sva oštećenja nastala prilikom izvođenja radova;
- da sva eventualna oštećenja koja Izvršilac prouzrokuje sopstvenom nepažnjom dužan je da otkloni odmah i o svom trošku.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta**Član 6**

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: od strane privrednog društva angažovanog za vršenje nadzora. Izvršilac je dužan da tokom izvođenja radova, odnosno pri ugradnji materijala za sve ugrađene materijale dostavi na saglasnost Stručnom nadzoru odgovarajuću atestnu dokumentaciju.

Ugovorna kazna

Član 7

Izvršilac se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 0,2% od ugovorene cijene za svaki dan kašnjenja u izvršenju ugovorene isporuke, a najviše 10% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvršiocu po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvršilac dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret Izvršiočevih potraživanja za izvršene ugovorene obaveze koje su predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvršiočevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvršioca.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvršioca obaveze da u cjelosti izvrši ugovornu obavezu. Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka isporuke robe u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izvršilac dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Garancija

Član 8

Garantni period: 2 (dvije) godine.

Obzirom da uređaji rade neprekidno 24h, svih 365 dana godišnje, garancija je važeća uz uslov da Naručioc organizuje redovno tehničko održavanje uređaja u skladu sa uputstvima proizvođača opreme i isto promptno dokumentuje.

Takođe Naručilac dozvoljava da stručnjaci Izvođača, u garantnom periodu (uz najavu najmanje 7 dana unapred), povremeno obilaze opremu u radu i izvrše kontrolna merenja osnovnih funkcija i pregledaju dokumentaciju održavanja. Izvođač je dužan dati pisani komentar i smernice za eventualnu korekciju održavanja.

Garantni period počinje da teče od dana potpisivanja Zapisnika o izvršenom poslu.

Izvršilac se obavezuje da će se u toku garantnog perioda, odazvati na poziv Naručioca radi otklanjanja kvara u roku od 48h od prijave kvara, i otkloniti kvar u najkraćem mogućem roku, a najduže u roku od 5 (pet) dana od prijave kvara, u kojem roku je obavezan i da obavi zamjenu dijelova za koje se ustanovi da su neispravni.

Garancija uključuje isporuku i zamjenu svih neispravnih dijelova.

Svi troškovi popravke robe (rezervni dijelovi i radni sati servisera) u garantnom roku padaju na teret Izvršioca.

Za svaki dan nefunkcionisanja ugovorene robe u garantnom periodu garancija se produžava.

Raskid ugovora

Član 9

Svaka od ugovornih strana ima pravo na raskid Ugovora u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza druge ugovorne strane.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani, U izjavi moraju biti naznačeni razlozi zbog kojih se Ugovor raskida.

Ako ugovorne strane sporazumno raskinu Ugovor, sporazumom o raskidu Ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora.

Antikorupcijska klauzula

Član 10

Ako se utvrdi ili osnovano sumnja da je bilo koja od ugovornih strana, u vezi sa zaključenjem ovog ugovora, neposredno ili posredno dala, ponudila, obećala ili stavila u izgled poklon ili neku drugu protivpravnu korist ili prijetila predstavniku Naručioca/Dobavljača, ugovor će se smatrati ništavim.

Viša sila

Član 11

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl. Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

Ostale odredbe

Član 12

Ukoliko u toku važnosti ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Član 13

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore.

Član 14

Sve eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće nadležni sud u Podgorici.

Član 15

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen, stupa na snagu i proizvodi pravna dejstva, danom potpisivanja od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u (4) četiri istovjetna primjerka, od kojih (3) tri primjerka za Naručioca i (1) jedan primjerak za Izvršioca.

Za Izvršioca

Nebojša Ničić, direktor



Za Naručioca

Boris Raonić, generalni direktor RTCG

